



Mofumahadi Angie  
Motshetka, letona  
la Lafapha la Thuto  
ya Motheo



Mong. Enver Surty.  
Motlatso wa Letona la  
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetaapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlhla tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlolo la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonneta ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhore mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhore, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-4315-0247-9



9 781431 502479

**Rainbow**  
WORKBOOKS

**LIFE SKILLS IN SESOTHO**  
**GRADE 1 – BOOK 2**  
**TERMS 3 & 4**

ISBN 978-1-4315-0247-9

**THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.**

### Ho ithuta ka Melaotheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)

Melaotheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta moporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso.

E halosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Melaotheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

**Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.**

**Ha re se pheteng diphosha tsa nako e fetileng.**

**Melaotheo wa rona ore thusa ho akanya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.**

Rona, baahi ba Afrika Borwa,

Re ellewta tshwarompe ya nako e fetileng;

Re Tlotla ba hlokokaditsweng bakeng sa toka le tokoloho lefatsheng la bo rona;

Re Hlompho ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme

Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona,

re kopane ho fapaneng ha rona.  


Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela  
Melaotheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se itshetlehileng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireleditswe ka ho lekana ke molao;

Ho ntlatfatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a mong monyetla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa yona e le mmuso wa kakaretsa hara malapa a matjhaba.

**Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshireletsa ditokelo tsa ba bang.**

**Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.**

Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

**Ehlabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le CAPS**

## Kereiti ya



## Bokgoni ho tsa Bophelo ka SESOTHO

**Buka ya 2  
Kotara ya 3 & 4**


**Lebitso:**

**Tlelase:**



**basic education**


Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



lenaneo

### Kotara ya 3 Leqephe

- (33) Dibaka motseng wa heso ..... 2
- (34) Ho hlokomela dintho setjhabeng sa rona ..... 4
- (35) E fosahetse kapa e nepahetse? ..... 6
- (36) Batho ba setjhaba sa heso ..... 8
- (37) Diphoofolo tseo re di ruwang e bile re di rata ..... 10
- (38) Ka moo o ka hlokomelang dithatohatsi ka teng ..... 12
- (39) Mekgwa le boikarabelo ..... 14
- (40) Mekgwa le boikarabelo ..... 16
- (41) Hobaneng re hloka dimela ..... 18
- (42) Dimela di shebahala jwang ..... 20
- (43) Peo le moo e hlahang ..... 22
- (44) Ke dimela dife tse hlokang ho hola? ..... 24
- (45) Dijo tseo re di jang ..... 26
- (46) Moo dijo tse fapaneng di hlahang ..... 28
- (47) Dijo tse bolokehileng le tse sa bolokehang ..... 30
- (48) Ho boloka dijo ..... 32




Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Fifth edition 2015

ISBN 978-1-4315-0247-9

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



### Kotara ya 4 Leqephe

- (49) Mefuta ya matlo (1) ..... 34
- (50) Mefuta ya matlo (2) ..... 36
- (51) Ka matlo a fapaneng a entsweng ka eng ..... 38
- (52) Matlo le maemo a lehodimo ... 40
- (53) Ho fumana dibaka le dintho (1) ..... 42
- (54) Ho fumana dibaka le dintho (2) ..... 44
- (55) Ho fumana tsela ..... 46
- (56) Ho fumana diketsahalo paleng ..... 48
- (57) Ka moo re sebedisang metsi ka teng: mahaeng le sekolong.. 50
- (58) Tsela eo metsi a sengwang ka yona ..... 52
- (59) Metsi a bolokehileng le a sa bolokehang ..... 54
- (60) Ho boloka metsi a hlwekile ..... 56
- (61) Ho fetoha ho motsheare ho ya ho bosiu ..... 58
- (62) Kamoo bosiu le lehodimo di shebahalang ka teng ..... 60
- (63) Letsatsi le kgwedi ..... 62
- (64) Dinaledi ..... 63



## Matsatsi a bohlokwa a 2015

### Pherekong

- 1 Pherekong! Selemo se setja
- 31 Pherekong: Letsatsi la bana ba mebileng

### Hlakola

- 2 Hlakola: Letsatsi la lefatshela mobu le metsi
- 14 Hlakola letsatsi la Baratani

### Mmesa

- 3 Mmesa: Labohlano le letle
- 4-11 Mmesa: Paseka
- 5 Mmesa: Paseka
- 6 Mmesa: Letsatsi la malapa
- 7 Mmesa: Letsatsi la bophelo bo bottle ba lefatshela
- 22 Mmesa : Letsatsi la matjhaba la mma lefatshela
- 27 Mmesa: Letsatsi la tokolloho

### Phupjane

- 17 Phupjane Eid-Ul-Fitr (Ramadan e a fela)
- 18 Phupjane - letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela
- 30 Phupjane letsatsi la matjhaba la setswalle

### Motsheanong

- 1 Motsheanong: Letsatsi la basebetsi
- 10 Motsheanong letsatsi la bomme
- 15 Motsheanong letsatsi la matjhaba la dihloba

### Phato

- 9 Phato Letsatsi la bomme
- 13 Phato letsatsi matjhaba ka batho ba ngolang ka letsoho le letsheadi

### Mphalane

- 2 Mphalane letsatsi la matjhaba leo e seng la ntwa
- 5 Mphalane Letsatsi la lefatshela matitjhore
- 11 Mphalane letsatsi la matjhaba la ngwanana
- 14 Mphalane Al-Hijira (selemo se letjha sa islam)
- 15 Mphalane letsatsi la matjhaba la bomme be mahaeng
- 16 Mphalane letsatsi la lefatshela dijо

### Pudungwana

- 11 Mphalane Deepavali (Diwali)
- 12 Mphalane Vikram (Selemo se setja 2072)
- 20 November Letsatsi la Bana la lefatshela

### Hlakubele

- 5 Hlakubele: Letsatsi la Purim
- 21 Hlakubele: Letsatsi la ditokelo tsa botho
- 21 Hlakubele: letsatsi la matjhaba la meru le difate
- 20-21 Hlakubele: Naw-Ruz (letsatsi le letjha la Baha'i)
- 22 Hlakubele : Letsatsi la Lefatshe la Metsi
- 28 Hlakubele 20:30-21:30 (nako ya lehae) Hora ya Lefatshe
- 1 Phupu letsatsi la matjhaba la batswadi
- 4 Motsheanong letsatsi la matjhaba la bana ba lahlehileng
- 5 Phupu letsatsi la lefatshela tikolloho
- 8 Phupu letsatsi la lefatshela mawatle
- 12 Phupu Letsatsi la lefatshela sebediswa ha bana
- 16 Phupu Ramadan e a qala
- 18 Phupu Yom Kippur
- 21 Phupu letsatsi la batjha

### Lwetse

- 13-15 Lwetse Rosh Hashanah
- 21 Lwetse letsatsi la matjhaba la tshwarelo
- 23 Mphalane Yom Kippur
- 24 Letsatsi la botjhaba

### Tshitwe

- 1 Tshitwe letsatsi la lefatshela bolwetse ba kokwanahloko
- 3 Tshitwe letsatsi la matjhaba la batho ba saitekanelang mmeleng
- 5-14 Tshitwe Chanukah
- 16 Tshitwe Letsatsi la tshwarelo
- 25 Tshitwe letsatsi la keresemose
- 26 Letsatsi la kutlwano



Letsatsi la phomolo ya setjhaba la Afrika Borwa:

Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Majuta:


Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Ma Islam:

Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Baha'i:

Matsatsi a matjhaba a Mokgatlo wa Matjhaba a Kopaneng:

# Kereiti ya

1



Bokgoni ho tsa Bophelo  
ka SESOTHO  
Buka ya 2



Buka ena ke ya:





33

# Dibaka motseng wa heso

3 - Bekè ya I

Kotara ya

Nahana ka batho bohle  
bao o ba boning le ho  
ba buisa kamehla-  
batho bana ke  
setjhabana sa heno.

E ka ba batho ba  
seterateng sa heno  
kapa ba dulang pela  
heno. E ka ba batho ba  
kerekeng le sekolong,  
mapolesa tikolohong  
ya heno, dingaka le ba  
bang ba bangata




Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho se maqepheng ana.

Ke dibaka di fe setshwantshong tseo o di elellwang?

Ke dibaka, moo batho ba kopanang kapa ba bokanang teng?





Ha re etseng

Ke dibaka dife setshwantshong se ka tlase tseo o kileng  
wa di tjhakela? Latela mohlala wa setshwantsho ka  
dikerayone



Ha re bueng

Bolella motswalle wa hao hore o etetse dibaka tsena le motho e mong  
kapa o le mong. Hobaneng o di etetse?

Na o hopola hore dibaka tseo o di etetseng di ka finyellwa habonolo ke  
batho ba sa itekanelang?



# Ho hlokomela dintho setjhabeng sa rona

Bekē ya!

Kotara ya 3

Dibaka metseng ya rona di na le mefuta e mengata ya disebediswa tse ka sebediswang ke bohle. Ditleliniki, dikolo, mabala a dipapadi le dipetlele ke di tshebe-letso tsa setjhaba tseo re di sebedisang kaofela.

Re lokela ho hlokomela ditshebeletso tsa setjhaba tsohle tsa motse wa rona.

Re tshwanela ho hlompha dintho tsohle setjhabeng sa rona.


Hape re tshwanela ho boloka tikoloho ya rona e hlwekile, hore bohle re e rate.

Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho sena.

- Na o nahana batho ba rata ho dula mona?
- Hobaneng o nahana jwalo?
- Setjhaba sa heno le tikoloho e leng ho sona o ka di ntlaufatsa jwang?

Ha re bueng






### Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa  
hao se mebala o sebedisa  
sepalanngwang se itseng sa  
setjhaba, jwaloka terene, bese,  
kapa tekesi. Bontsha batho ba  
fapaneng ka boholo le wena- ba  
bang ba dule ba otlolohile, ba  
bang ba kobehetse pele kapa ba  
sekametse morao, ba bang ba  
baholo ha ba bang ba le  
banyane.




### Ha re ithapolleng



## Iphuthumatseng

- Iphuthumatseng ka ho tsamaya ka ditsetsekwane.
- Jwale tsamaelang morao ka direthe tsa lona.
- Tsamaelang pele ka direthe tsa lona.
- Tsamaelang morao ka ditsetsekwane.



## Etsang ditlhaku

Etsang dihlopha tse pedi. Sebedisa mmele ya lona ho ngola leboteng.

Sheba hore na wena le motswalle wa hao le ka qapa tlhaku eo ho seng mang ya ka e etsang.


Teacher:
Sign:
Date:

# E fosahetse kapa e nepahetse?

Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.

Kotara ya 2 – Beke ya 2  
Kotara ya 3 – Beke ya 3





## Ha re etseng

Aha mohlala wa moaho ka tse ntjhafaditsweng. O ka nna wa aha kliniki, laeborari kapa moaho o mong le o mong setjhabeng sa heno. Le ka nna la sebetsa hape ka dihlopha. Kgabisang moaho wa lona hantle, le bontsha hantle moaho oo le o hahileng.

Letsatsi: .....



## Ha re ithapolleng

- Hlophisa mataere ka lethathamo le tsepameng.
- Kgasa o pholletse mataere.
- Beha mataere fatshe.
- Ema ka maoto a mabedi taereng.
- Jwale tsepama ka leoto le le leng hodima letaere.
- Sebedisa letaere ho tsamaisa dipapadi tse ding le tse ding.

**Hlokomela o se ke wa intsha kotsi.**



Teacher:
Sign:
Date:

# Batho ba setjhaba sa heso

Kotara ya 3 – Beke ya 2



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Lebokoseng le ka letsohong le letona, kgethela setshwantsho se seng le se seng polelo/lentswe e nepahetseng, e ka tlasa setshwantsho.



Morekisi wa peterole



Mokganni wa tekesi



Molaola sephethepheth

Ngaka

Morekisi wa ditholwana

Motimamollo

Lepolesa



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tseo o di nehileng mabitso o bue le motswalle wa hao ka tsona.

Na o bona batho ba setjhabeng sa heno?

Ke mang e mong eo o mmonang setjhabeng sa heno?

Na batho ba motse wa heno ba a thusana? Ba thusana jwang?



**Ha re ngoleng**

Letsatsi:



Etsa mola ho tloha moo polelo e qalang ka letsohong le letshehadi o o bapise le mantswe a ka letsohong le letona.

**Motimamollo**

**Leloko la Sepolesa sa Afrika Borwa  
(Lepolesa)**

**Ngaka**

**Morekisi wa ditholwana**

**morekisi wa peterole**

o tshwara dinokwane.

o rekisa ditholwana.

o tshela peterole dikoloing.

o tima mollo.

o a re fodisa.




**Ha re ngoleng**

Sheba ditshwantsho tsena. Mantswe a ka tlase, kgetha lebitso le nepahetseng la setshwantsho se seng le se seng. Ngola ka tlasa setshwantsho se seng le se seng. Bapisa dikarabo tsa hao le tsa motswalle wa hao.

**Setimamollo**



**seteishene sa ho  
tshela peterole**



**Sepetlele**



**Sepoleseng**



**Ha re ithapolleng**

Opa matsoho ha o  
utlwa morethetho.

Mamela ka hloko ha morethetho o fetoha.

Ntlha ya titjhore

Mamela mmino oo titjhore ya hao e o  
bapalang kapa morethetho oo titjhore  
ya hao e o bapalang ka moropa  
kapa ka diletswa tse ding.

- Etsa sena ka mefuta e fapaneng ya mekgwa ya mmino, ho tloha ho mmino wa tlelasike ho ya ho mmino wa pop.
- Opa matsoho ka potlako kapa butle ho boloka morethetho.



# Diphooftolo tseo re di ruwang ebile re di rata

Bekē ya 3  
3 - Bekē ya 3



Bongata ba rona re na le diphooftolo tseo e leng dithatohatsi (tsa setswalle). O a e hlokomela ebile e dula haufi le wena - mohlomong ka tlung e le nngwe le wena kapa ka ntlwaneng ya tsona/yonakajareteng.

Kotara ya 3



Sheba setshwantsho. Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho. Etsetsa diphooftolo tseo o di ratang sedikadikwe ka kerayone. O ka bala diphooftolo tse kae? Bolella titjhere ya hao.

- O na le thatohatsi? Ha o na le yona, bolella motswalle wa hao ka yona.
- Ha o se na yona, bolella motswalle wa hao hore o ka rata ho fumana efe kapa hobaneng o sa e batle.



Kaofela ha lona ngolang lenane la mefuta yohle ya diphooftolo e fapaneng eo le sa e boneng setshwantshong. Ngololla seo titjhere a se ngotseng letlapeng.



## Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa  
ya hao – o ka nna wa  
nahana thatohatsi eo o  
ka ratang ho ba le yona.



Letsatsi:




## Ha re ithapolleng

Ithapolle ka ho akgela le ho tshwara bolo.

- Ka matsoho a mabedi akgela bolo ya tenese hodimo moyeng. E tshware ka matsoho a mabedi.
- Jwale akgela bolo ka letsoho le le leng o boele o e kape ka letsoho leo.
- Jwale akgela bolo ya tenesi hodimo moyeng ka letsoho le le leng la hao mme o e kape hape ka letsoho leo.
- O tlola - tlodisa bolo ya tenese fatshe ka matsoho a mabedi e be o e kapa hape ka matsoho a mabedi.
- E tlola - tlodise hape ka letsoho le le leng o boele o e kape hape ka letsoho lona leo.
- E tlola - tlodise ka letsoho le leng o boele o e kape hape ka lona letsoho leo.
- Emang le entse sedikadikwe e be o betsetsa bolo ho motho ya pela hao o sebedisa matsoho a mabedi.
- Betsetsa bolo ho motho ya pela hao o sebedisa letsoho le le leng.
- Sebedisa letsoho la hao le leng o betsetse bolo ho motho ya pela hao ka lehlakoreng le leng.

### O ne o tseba hore?

Hangata dintja kaofela di rata ho bapala ka bolo.  
Empa o tshwanetse o phakise hobane dintja di rata ho tshwara bolo di balehe ka yona.



Teacher:
Sign:
Date:

# Ka moo o ka hlokombelang dithatohatsi ka teng



Ha re bueng

Ho bohlokwa ho hlokombela dithatohatsi.

Bekē ya 3



Ha re ngoleng

Kotara ya 3 - Bekē ya 3

Dijo

Borosolo ya meno

Ha o kula

Kenya letshwao (✓) haufi le ntliha e nngwe le enngwe ya ditlhoko tsa thatohatsi.

Metsi

Tulo e futhumetseng e ommeng  
ya ho robala

Phomolo





Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa tshireletso le dijo tseo diphoofolo tsena di di hlokang.  
Jwale ngola lebitso leo re le nehang bana ba tsona.

Phoofolo	Dijo	Lebitso la e monyenyan
		<hr/>
		<hr/>
		<hr/>



Ha re etseng


Bala polelo e nngwe le e nngwe mme o nahane hore o ka ikutlwajwang,  
o ka reng hape o ka etsang.

- O thola thatohatsi e ntjha.
- Katse ya hao e nyametse.
- Ntja ya hao e jele sebapadiswa sa hao seo se ratang haholo.
- Motswalle wa hao o qala ntja.
- O bona ntja e kwaletswe ka koloing e notletsweng.



Ha re ithapolleng

Mamela morethetho oo titjhere ya hao e a bapalang. Iketsise eka o phoofolo e tsamaiswang ke morethetho wa mmino.



Ha mmino o potlaka,  
phakisa jwaloka pere.



Ha mmino o le fatshe, fofa  
jwalo ka serurubele



Ha mmino o le hodimo,  
tsamaya jwaloka tlou.



Ha mmino o sa potlaka,  
tsamaya jwalo ka kgudu



Ha re bueng



Mmutlanyana le tweba.  
Meno a mmutlanyana ha a  
emise ho hola.



Selemo se le seng sa motho se  
lekana le dilemo tse 7 tsa ntja.  
Ha ntja e le dilemo tse 3, e  
lekana le motho ya dilemo di 21.



Ha katse e thabile, e a hona.



Boikgathollo

"Katse le Tweba". Titjhere ya hao o tla re ke mang katse le  
hore ke mang tweba. Fapantshang maemo ka mora nako.

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Mekgwa le boikarabelo

Kotara ya 3 – Beke ya 4



Mantswe ana a bontsha hlompho. Mekgwa ya rona le tsela eo re tshwarang batho ka yona. Mekgwa ya rona e bontsha hore re hlompha batho hakaakang.

Re rata ho bua le motho ya hlomphang. E bile ho monate ho ba le motswalle ya nang le mekgwa e metle.

Re na le boikarabelo ba ho tshwara batho ba bang hantle. Ke ka hoo e mong le e mong wa rona a tshwanetseng ho ba le mekgwa e metle.




Ha re bueng

Tadima ditshwantsho. Hape bala mantswe a mabokoseng. Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho. Bua ka mekgwa e metle kapa e mebe eo bana ba e bontshang



Arolela ba bang.

Na o lebetse  
disamentjhisi tsa hao?  
Nka se le seng sa ka.



Dumela, Maisy, ke fumane  
mokotlana wa hao o  
lahletswe kantle. Ke a  
kgolwa ha ho ya nkileng  
dikerayone tsa hao.

Mamela batho ba  
bang.



Dumedisa batho bao o ba tsebang le  
bao o sa ba tsebeng.

Hlompha dintho tsa batho ba bang.

Teacher:
Sign:
Date:

# Mekgwa le boikarabelo

Kotara ya 3 - Bekə ya 4



Tadima ditshwantsho tsena mme o bale dipolelo tse mabokoseng. Etsa mola ho boikarabelo bo tsamaelanang le setshwantsho se seng le se seng.



Ke thusa hore ntlo ya heso e dule e hlwekile.



Ke motswalle ya lokileng ya thusang batho ba bang.



Ke bontsha ba lelapa la ka hore ke a ba rata.

Ke bapala hantle ka dibapadiswa tsa motswalle wa ka.

Ke a itlhokomela hape ke hlokomela dintho tsa ka.

Ke thusa ntate wa ka ho teka tafole.



### Ha re bapaleng

Etsa tshwantshiso ka mekgwa le boikarabelo moo o:

- dumedisang batho bao o ba tsebang le bao o sa ba tsebeng
- kapa emela karolo ya hao
- kapa mamela motho e mong ka kelo hloko
- kapa arolelana le motho e mong
- kapa o etse setswalle le e mong
- kapa o tshephahale ka ho hong
- kapa o bontshe hlompho ho e mong
- bontsha hlompho ho ba bang.



Ka dihlopha, etsang tshwantshiso ya mekgwa e lokileng le boikarabelo ka tsena:

- lelapa la hao
- mosebetsi wa hao wa sekolo
- mesebetsi ya hao ya hae
- dijo tseo o di fumanang ka mehla
- diaparo tseo o di aparang
- dibapadiswa tsa hao
- metswalle ya hao



### Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa  
hao o thabela batho  
ba bang:



### Ha re ithapolleng

Mamela ha titjhere ya hao e re o qhome ,o mathe kapa o kgase.


O tla letsat phala pele ho taelo e nngwe le e nngwe e ntjha.

Tsamaya kapele kapa butle ha titjhere ya hao a o laela ho etsa jwalo.



### Ha re bapaleng

Bapala sekotjhe sa ho tlolatlola ka leoto la hao le sa  
sebetseng hantle. Ke mekgwa efe e lokileng ha o bapala papadi ena?



Teacher:
Sign:
Date:

# Hobaneng re hloka dimela

Kotara ya 3 – Beke ya 5




Ha re bueng


Sheba hohle. Ke dintho dife tseo o di bonang tse hlahang dimeleng? Bua le motswalle wa hao ho bona hore bobedi ba lona le ka nahana kang. Bolella titjhere ya hao ka dimela tseo le di nahanaang bobedi ba lona.



Ha re baleng



Dimela tse ding di re fa  
lero le dijo.



Dimela tse ding le difate  
di re fa moriti.



Dimela tse ding le difate di re  
fa diphoofolo tshireletso.



Dimela tse ding di re fa dipalesa  
ho kgabisa malapeng a rona.



Re hlwekisa jwang mabaleng a  
rona a dipapadi.

Re sebedisa kgareng  
ho roka diaparo.



Re sebedisa jwang ho etsa  
diroto le marulelo.

Re sebedisa dimela le difate  
ho etsa thepa tsa ntlo.



Wena le motswalle wa hao, kgethang ditsela tse tharo  
tsa bohlokwa tseo le ka sebedisang dimela ka tsona.

Na re ka etsa hore dimela di shwe ha re di sebedisa  
haholo.

Buang ka dipotso tsena le le sehlopha sohle.



Teacher:
Sign:
Date:

# Dimela di shebahala jwang

Kotara ya 3 – Beke ya 5

Ha re ngoleng

metso

palesa




kutu

lehlaku

Pitsana ya dithootse

kutu

Dimela di etswa ka dikarolo tse ngata. Sebedisa mantswe a ka lebokoseng ho tshwaya dikaro tsa dimela tsena. Bapisa mantswe a hao le a motswalle wa hao.





### Ha re ithapolleng

Arola seholpha ba bang e ba dikokonyana tsa  
tshimong ha ba bang e ba boraserapa.

- Boraserapa ba tshwanelo ho emisa kapa ho tshwara dikokonyana.
- Fapanyetsanang dibaka ka mora metsotso e mmedi.
- Phetang hona ka nako e ngata.



### Ha re bapaleng

Bapalang bolekemaipatile.





Dikokonyana di ipata ka tlasa kapa ka mora makgapetla a dimela mme bajadi ba  
tshwanelo ho di fumana pele di ja dimela.




### Ha re bueng

Mefuta e fapaneng ya dimela e shebahala e fapane haholo. Empa di a tshwana  
ka tsela tse ding tse ngata. Sheba ditshwantsho tsena. Buisana le motswalle wa  
hao ka dimela. Ke difeng tse tshwanang hape ke difeng tse sa tshwaneng?



### Ha re etseng

Etsa kapa taka kokonyana  
kapa sebopuwa se batlang ho  
ja dimela tsa hao tsa dinawa.  
Ha ho hlokehe hore e be  
kokonyana ya nnete. Sebedisa  
monahano wa hao. Etsa kapa  
o pente ka mela e thata e  
bonahalang le sebopoho.



# Peo le moo e hlahang

Bekē ya b

3 - Kotara ya

Ha re baleng

Dimela tse ding di na le peo e ipatileng ka hara dipalesa kapa ka hara tholwana. Re ka jala peo ena hape hore e hlahise dimela tse ntjha.

Peo e nngwe e tloha ho dimela ho qala dimela tse ntjha. Peo e nngwe e hasahana ke moyā kapa batho, dikokonyana le diphooftolo tse ding.

Dipeo tse ding di jewa ke dinonyana ebe dikarolo tse thata di sala ka ho wa. Peo e hasana ka tsela ena ka ho wela nqe nngwe mme e qale ho hola moo.



Ha re bueng

Peo e tsamaiswa jwang ditshwantshong tsee? Peo le peo e tlameha ho bajwang hore e tsamaiswe jwalo? Bua le motswalle ka sena.



Ha o batla ho jala dimela tsa  
hao ka peo, o ka sebedisa peo e  
hlahang tshimong ya hao. Kapa  
o reke peo lebenkeleng.





Ha re bueng


Ithute thothokiso le morethetho wa yona.

## Bophelo ka mora semela

Ena ke peo e ntjha e nnyane  
A re e jaleng kapele fatshe!  
e hola e ba kutu le palesa  
Ka monko o monate hohle.

Dinotshi tse ngata di bobola ka  
hara dipalesa

E se kgale palesa e ntle e a shwa,



Ha re ithapolleng

Ha ho na le sefate se teng,  
sheba ka moo re ka se  
sebedisetsang ho bapala. Swinka  
thapong e tlamelletsweng ka  
thata. Etsa pele ka matsoho a  
mabedi, ebe o sebedisa letsoho  
le letona ka mora moo ka le  
letshehadi.



Ntlha ya titjhore  
Sebedisa thapo, lesela  
le lelente.



### Bontsha thabo ya hao ka sena

Tshwara lesela la mebala kapa lelente le lelelele seatleng sa  
hao se sebetsang. Suthisa letsoho la hao, etsa dipaterone  
tse fapaneng moyeng kapa fatshe ka lesela kapa lelente.  
Pele sebedisa letsoho la hao ebe o sebedisa le lente. O ka nna  
wa etsa hona o latela mmino.

Teacher:
Sign:
Date:

# Ke dimela dife tse hlokang ho hola?

3 - Beko ya b  
Kotara ya b

**Ha re bueng**

Sheba setshwantsho sena. Na ntho tsohle tse ho sona di a phela?

Bua le motswalle wa hao ka sona:



Ke eng dintho tse phelang tseo o ka di bonang?

Ke dintho dife tseo e leng dimela?

Na dimela di a hola?

Na dijalo le tsona di a ja? Ha ho le jwalo, di ja eng?

Na dijalo di a nwa? Ha ho le jwalo di nwa eng?



**Ha re ngoleng**

Jwale ngola lentswe le leng le le leng setshwantshong se ka hodimo o bontsha hore ke dimela dife tse tshwanelang ho hola.

Letsatsi

metsi

dijo tsa mmele

moya



Ha re etseng



Ho bonolo ho jala semela sa hao.  
O ilo jala dinawa.

Letsatsi: .....

Latela mehato ena:

Mohato 1:

Kwahela dinawa tse 3  
mahareng a tshwele tse 2.  
Di behe pirinking e lehala  
kapa sekotlolo.



metsi



dinawa



sekotlolo

boya ba tshwele

Mohato 2:

Tshela metsi  
hodima boyo  
mme o etse  
bonnete ba hore  
e metsi hohle.



Mohato 3:

Beha pirinki kapa  
sekotlolo fensetereng  
bankeng kapa tulong  
e nang le kganya ya  
letsatsi e lekaneng.



Mohato 4:

Ka mora matsatsi  
a mmalwa, sheba  
ka moo semela sa  
hao se holang. Se  
nosetse hang ka  
beke.

Letsatsi 1



Letsatsi 2




Letsatsi 3



Letsatsi 4

Mohato 5:

Hang ha semela  
sa hao se na le  
metso, o ka se jala  
mobung o bonolo.



Mohato 6:

Nosetsa semela sa hao ka mehla.  
Kamora beke tse mmalwa, o tla  
be o kga dinawa tsa hao.



# Dijo tseo re di jang

3 - Beke ya 7  
Kotara ya 7







Ha re baleng

Dijo tse matlafatsang di etsa hore re tsamaye jwaleka peterole e etsa hore koloi e tsamaye. Re hloka dijo tse matlafatsang hore re etse seo re tshwanelang ho se etsa le hore re phele hantle. Dijo tsa bohlokwa di re neha matla le ho re thusa hore re hole.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Ngola lebitso la sejo se seng le se seng ka tlasa setshwantsho.



Ha re ngoleng

Ke dijo dife tseo o ratang ho di ja? Ke dijo di feng tseo o sa di rateng hohang? Di ngole ka tlasa sehloho se nepahetseng. Kgetha ditshwantshong tse ka hodimo.


Dijo tseo ke di ratang	Dijo tseo ke sa di rateng



## Ha re baleng

Re ka arola dijo dihlopha tse 7.

O tshwanelo ho ja dijo tse ka tlase ka mehla. O ka nna wa ja dijo tse ka hodimo empa e seng ka mehla.



## Ha re bueng

Buisanang jwaleka tlelase.

Hobaneng ho le bohllokwa ho ja hannyane dijo tse hlahang hodimo setshwantshong, empa haholo ho hlaha tlaase?

Teacher:	Sign:
Date:	

# Moo dijo tse fapaneng di hlahang

Kotara ya 3 – Beke ya 7



Ha re baleng

Dijo tse ngata di hla ha mapolasing. Dijo tsa motheo di hla ha mapolasing, ebe di sebediswa ho etsa dijo tse ding tse ngata.



Borotho le lesheleshele di hla ha korong.



Re fumana mahe le nama kgohong.



Re fumana lebese le nama ho tswa dikgomong.

Re etsa yokate le kase ho tswa lebeseng.



Ditholwana di mela difateng le dimeleng.



Re sebedisa poone ho etsa phoofo.

Letsatsi: .....



Manepe a tswa dinotshing.



Tswekere e tswa lehlakeng  
la tswekere.



Nama ya kolobe le beikhone  
di tswa dikolobeng.



Re ka jala dimela tshimong ya rona.



Ha re etseng

Bina pina ena le  
titjhore ya hao.



Diapole, dikwaba, dipanana



Dinawa le dierekisi le ditapole

Di hodisa mmele ya rona e be matla.

Di etsa hore ke shahle ke sebetse

Ke ja dijo tse matlafatsang feela!

Di mpoloka ke shahlile ke le matla.



# 47 Dijo tse bolokehileng le tse sa bolokehang

Bekə ya 8

Kotara ya 3

Ha re baleng

"Dijo tseo re di ratang ha di a re lokela ka mehla.

Ebile ha ngata ha re rate dijo tse re loketseng.

Empa ntho e lokileng haholo ha o e etsa o sa kgaotse e qetella e sa loka.

Ha o ja ntho ho fetisa tekanyo ha ho a lokela bophelo.

Eja feela ho fihlela o kgora. O se ke wa ja feela hobane o rata ho ja".



Ha re etseng

Seha ditshwantsho tsa dijo tse bolokehileng le tse sa bolokehang dimakesening o di kgomaretse makotikoting a nepahetseng. Haeba ha o fumane ditshwantsho, di etse.



Dijo tse bolokehileng



Dijo tse sa bolokehang



Ha re ngoleng

Sebedisa seo o ithutileng ka dijo ho ngola menyu ya hao.

Dijo tsa hoseng

Tinare

Dijo tsa mantsiboya




Ha re etseng

Re ilo etsa salate ya ditholwana. Latela feela  
ditaelo tse ka tlase.

O tla hloka:

- Mefuta e fapanenag ya ditholwana
- Lero la tholwana
- lebejanapo!
- Sekotlolo se seholo



Latela mehato ena:



- Hlatswa tholwana.
- Ebola matlalo ha ho hlokeha (jwaleka lamunu).
- Di sehe dikotwana tse nyenyane  
(Kopa motho e moholo ho o thusa)
- Kopanya ditholwana ka sekotlolong.
- Thabela ho e ja e le jwalo kapa le lebejanapo!


Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Ho boloka dijo

Kotara ya 3 – Beket ya 9

Ha re baleng

Sheba setshwantsho sena.



Ha re baleng



O REKISE PELE HO 22 PHUPJANE 2015



O elellwang ka matsatsi?

Na ho a lokela hore re je dijo tsena?

O nahana ho etsahetse eng ho dijo tsena?

Dijo tse ntjha ha di dule di le foreshe nako e telele. Ditholwana tse ding le meroho di qala ho senyeha le ho bola. Nama, tlhapi, le dijo tse entsweg ka lebese di a senyeha.

Ka baka leo ha re di je nako e telele.

Re ka etsa eng hore re boloke dijo di le foreshe nako e telele?

Tulo e bolokehileng ya ho beha dijo ke sehatsetsi. Empa dijo tse ding di a senyeha ha di hatseditswe kapa di le ka hara sehatsetsi nako e telele.

Ho na le ditsela tse ding tsa ho boloka dijo di le foreshe.

Letsatsi: .....



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.

Bua le motswalle wa hao ka tsona. Ke mefuta e feng e fapaneng eo re ka bolokang dijo ka yona?

Na o ka nahana ka tsela tse ding tseo re ka bolokang dijo ka tsona hore di se senyehe?

Bua le motswalle wa hao ka sena. Bolella sehlopha ka mehlala.



Ha re ngoleng

Tadima ditshwantsho tse ka tlaase mme o bale mantswe a mabokoseng. Jwale ngola le leng la mantswe ana tlasa setshwantsho ka seng se dumellanang le lentswe.

Hatseditswe

Tse bontshang botjha

Ka makotikoting

Omisitswe




# Mefuta ya matlo (1)


Bekē ya |

Kotara ya |

Ntlo ya hao ke tulo eo o  
dulang ho yona.

Batho ba Afrika Borwa ba  
dula matlong a mangata  
a fapaneng. O tla fumana  
ntlo ka nngwe ya tsena  
hokae?


Ha re bueng





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tse ka tlase. Bua le motswalle wa hao ka dintho tse tshwanang matlong ana kaofela. Jwale bua ka dintho tse sa tshwaneng. Ke eng e ngata: ho tshwana le ho se tshwane?



Difolete

Ntlo e ikemetseng kapa dintlo  
tse pedi ntlong e le nngwe

Karafane le tente



Matlo a seng molaong



Matlo a setso



Ha re etseng



Malapa a mokato o le mong.

Sebetsang ka dihlopha. Fumanang lebokose la dieta, kapa mofuta o mong wa lebokose. Le pente hore le shebahale jwalo ka lehae.

Bopa letsopa (kapa hlama ya ho bapala) ho etsa setshwantsho sa hao kapa ntho e nngwe feela e ka ntle ho ntlo.




# Mefuta ya matlo (2)

Nahana ka matlo a fapaneng ao o a boneng moo o dulang kapa tulong tseo o di tjhaketseng. Etsa ditshwantsho tsa matlo a mabedi a fapaneng ao o a boneng.

Bekē ya |  
Kotara ya | - Bekē ya |

Ha re etseng



Ha re bueng

Ntlha ya titjhere  
Titjhere ya hao e tla mamela  
mehopolo ya hao.



## Ha re ithapolleng

Etsa jwaloka bana ba  
ditshwantshong.

- Ikotlolle ho ya hodimo haholo ka moo o ka kgonang kateng ho penta marulelo a ntlo ya hao.
- Kgumama fatshe ho jala dijalo tshingwaneng ya hao.
- Otlolla diphaka tsa hao ka bobatsi ho bula difesetere tsa ntlo ya hao. Jwale kwala difesetere kaofela.
- Inama ho hlaola lehola.
- Fielo fatshe ka lefielo le letelele.
- Hlatswa difesetere ka lesela.

Letsatsi: .....



### Ntlha ya titjhore

Mamela morethetho o bapalwang ke titjhore ka moropa. tsamaya le morethetho. Ha titjhore a fetola ho otla moropa, fetota motsamao wa merethetho. Mamela hantle!



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

# Ka matlo a fapaneng a entsweng ka eng

Kotara ya 4 - Beko ya 2



Re sebedisa disebediswa tse ngata tse fapaneng ho aha matlo. Sheba ditshwantsho tse ka tlase.



ditena



dithaele



masenke a popotlehileng



samente



mahlaka



kgalase



dipalo



patsi



majwe



seile



polasetiki



seretse



tshepe



matlalo



lehlabathe



Bua le motswalle wa hao ka disebediswa tse fapaneng.

Ke di feng tse hlahang feketering?

Tse ding di hlaha kae? Bolella sehlopha ka matlo ao o a bonang ha o tla sekolong hore a entswe kang.

Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao e ka etsa lenane botong.



Ha re etseng




Ntlo e nngwe le e nngwe e etsetse mola ho  
disebediswa tse e entseng.

Letsatsi: .....




Ntlha ya titjhore  
Titjhore ya hao e tla nka buka ya  
hao ya mosebetsi e e labelle.



### Mofuta wa ntlo



### Disebediswa tsa ho aha



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

# Matlo le maemo a lehodimo

Ha re baleng

Matlo a boloka batho ho ba sireletsa maemong a fapaneng a lehodimo. A sireletsa batho ho mahlasedi a letsatsi a tjhesang. A ka ba sireletsa hape ho serame, moyo, le pula.



Na o ne o tseba hore batho ba dinaha tse batang ba tlameha ho aha matlo a ikgethileng jwaloka ena e ka tlaase?

Matlo ana a tshwanelo ho ba boloka ba futhumetse ha lehlwa le kgetheha.

Ona ke mmapa wa Greenland, e leng naha e batang haholo.

Ena ke igloo



Ba bang ba batho ba Inuit ba dulang dikarolong tsa Arctic tse nang le lehlwa le lengata mmoho le leqhwa ba aha boitshireletso ba mariha ka diboloko tsa leqhwa. Leqhwa le tebela serame. Matlo ana a bitswa igloos.

**Ha re etseng**

Ka dihlotswana, etsang tshwantshiso ya ka moo le ka ahang ntlo ka teng.

Nka qeto ya hore o tla haha ntlo e jwang.

O tla sebedisa disebediswa tse jwang?

Mang o tla etsa eng?

Ho tla utlwahala modumo o jwang?

Sebedisa a mang a mantswe ana.

**monyako**

**Ntlo e ikemetseng  
kapa dintlo tse pedi  
ntlong e le nngwe**

**Ntlo e seng molaong****Matlo a setso**



**Matlo a Kapa a  
Madatjhe**

**Ditene****Lebota****Pente****Difolete****Marulelo****Tjhimbele****Fensemere****Samente****Ha re baleng**

Etsa thothokiso ena e le  
karolo ya tshwantshiso  
ya hao:

Aha, ntlo ya hao e ntjha!  
Tlisa ditene, lekanya lebota  
Otlella sepekere, fetola sekurufu –  
Itshireletse letsatsing

Aha, ntlo ya hao e ntjha!  
Tlisa santa le monyako le dithaele  
Tlisa metsi, kopanya samente –  
Itshireletse puleng.




# Ho fumana dibaka le dintho (1)

**Ha re baleng**

Ho na le dimmapa tse fapaneng. Ho kgetha mmapa o nepahetseng, re tlamehile ho tseba hobaneng re batla ho sebedisa mmapa.

Dimmapa tsa mebila di re thusa ho fumana mebila le dibaka toropong motseng. Boramapolasi ba rata dimmapa tse bontshang dintho tse kang matamo, dinoka le maralla.





Ha re etseng

Letsatsi: .....

Buisanang le motswalle wa hao ka dipotso tsena. Etsa sedikadikwe ho potoloha dibaka tse setshwantshong maqepheng ana a mabedi.

O tla fumana kae dibuka tsa ho bala?

O tla tlaleha kae boshodu?

O ka ya kae ha o kula?

O ka reka kae dijo?

O ka emela kae bese?

O ka feta kae mmileng hore o bolokehe?

Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao o tla di bala  
ka bonngwe, mme wena o tla  
fumana dikarabo.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Ho fumana dibaka le dintho (2)

Kotara ya 4 - Beke ya 3



Sheba tsela setshwantshong sa mmapa wa tsela oo Jason a o latellang ho tloha habo ho ya sekolong sa hae.

Halosetsa motswalle wa hao ka tsela eo Jason a e latelang. Sebedisa a mang a mantswe ana:


ka hodimo

feta

bapa

hodimo

ka tlase



Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao o tla tsamaya hohle  
ka tlelaseng. Bolella titjhere ha o  
nahana motswalle wa hao o  
hlalositse tsela hantle.







## Ha re ithapolleng

- Hlophisa thapo e telele fatshe.
- O tlo tsamaya tseleng ena.
- Tsamaela pele, morao le mahlakoreng ho bapa le thapo.
- Tsamaela pele ho bapa le thapo le matsoho a hao a le hodima hlooho ya hao.
- Tsamaela morao ho bapa le thapo, o beile matsoho a hao mokokotlong wa hao.
- Tsamaela mathoko ho bapa le thapo, o beile matsoho a hao lethekeng.



## Ha re baleng

O sebeditse jwang? Ha o entse metsamao kaofela hantle, etsa sefahleho se bososelang ka mmala. Ha o sa etsa metsamao kaofela, etsa sefahleho se swabileng ka mmala. Haeba o entse e meng ya metsamao, etsa sefahleho ka mmala bohareng.




# Ho fumana tselo

Kotara ya 4 - Beke ya 4

Ha re ngoleng

Setshwantsho sa mmapa se re thusa ho bona hore dibaka di bohole bo bo kae. Sheba mmapa ona



Ha re ngoleng

Araba dipotsa tsena. O ka nna wa kopa motswalle wa hao ho o thusa.

Etsa sedikadikwe moo o bonang **km**.

Ho na le didikadikwe tse kae?

David o tsamaya ho tloha sekolong ho ya laeborari.

O bona eng haufi le laeborari?

O bone letshwao lefe tseleng?

David o tsamaile tselo e kaakang?

David o bona moaho ofe ha a le monyako o ka pele wa laeborari?

David o lapile. O batla ho ya hae. Kgabisa ka mmala tselo e kgutswanyane ho tloha laeborari ho ya habo.

Araba Ee kapa tjhe:

Na lebala la dipapadi la bolo le haufi le habo?


Ntlha ya titjhere  
Kamehla etsa bonnete ba  
hore o boelle titjhere ya hao  
ha o sa bone ntho hantle.





Ha re etseng

Etsa mmapa wa hao wa setshwantsho sa tsela eo o e latelang mahareng a dibaka tse pedi, o ka nna wa kgetha dibaka tse pedi. Ha o qeta o ka nna wa bontsha metswalle ya hao mmapa. Bontsha motswalle wa hao mmapa, mme o mo dumelle a hhalose tsela ya hao. Sheba haeba o e etsa ka nepo. Bolella titjhere ya hao ha motswalle wa hao a e entse ka ho nepahala.



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

# 56 Ho fumana diketsahalo paleng

Beket ya 4


Kotara ya 4



Ha re etseng

Titjhere ya hao e tla o balla pale ya  
Micky. Mamela ka hloko. Latela tsela ya  
hae mmapeng o bukeng ya hao.

Ntlha ya titjhere  
Titjhere ya hao o tla e bala hape  
mme a o kope o etse matshwao  
(X) a dibaka.



Moqebelo o mong le mong Micky o bapala le metswalle ya hae phakeng (X).

Hoseng ho hong mme wa hae are: "Nkgono o a kula. Ako mo isetse dijo tsena"

Micky o nka mokotlana o moholo wa dijo. Ha a tswa hekeng (X) o kopana le monna.

O re ka lentswe le letenya:

"Aa, ke a bona o tshwere dijo. Ke tsa Nkgono wa hao, hee?" Hona ha tshosa Micky haholo. A tsamaya ka pele tseleng ho ela ka seteisheneng sa setimamollo.

Mona o thinyetsa ka letsohong le letshehadi (X). Empa ha a hetla ka morao tseleng, o bona monna a mo setse morao.

Micky o nka qeto ya ho fumana thuso pele ho metswalle ya hae phakeng. Ha a fihla laeborari, o thinyetsa ka letsohong le letona hape a tswele pele ka ho tsamaya (X).

Ka lehlakoreng le letshehadi o bona sekolo mme o a se feta (X).

Ditsela di thotse haholo. Micky jwale o tlola kapele tseleng (X). Jwale re ilo bapala papadi ya ho neheletsana le metswalle ya hae hekeng! (X)



Ha re ithapolleng

Jwale re ilo bapala papadi ya ho neheletsana.

- Behang ditulo tsa lona ka sedikadikwe bapalang "mmino wa ditulo"— o tla tshwanela ho fumana tselo e kgutswanyane ya ho ya setulong.



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

# Ka moo re sebedisang metsi ka teng: mahaeng le sekolong



Ha re ngoleng

Re sebedisa metsi matsatsi ohle. Sheba ditsela tse fapaneng tsa ho sebedisa metsi. Ka tlasa setshwantsho se seng le se seng, ngola hore metsi a sebedisetswa eng. Sebedisa mantswe a kgahlang.




Ho tima mollo

Re sebedisa metsi hore re hlape, ho hlapa.

Ho thusa dimela ho hola

Ho hlatswa diaparo le dijana

Ho pheha dijo





## Ha re bueng

Metsi a thabisa! Re ka buisana ka ntho tse ngata ka metsi. Bolela ditsela tse ngata tseo re ka sebedisang metsi ka tsona.


Metsi a matle. Bolela ka moo re senyang metsi ka teng. Ho ka etsahala eng ha ho ka etsahala hore re hloke metsi?

Borella sehlopa mehopolo ya hao.



## Ha re ithapolleng

Etsisa tse latelang:



Pompo e tshelang  
metsi a kena  
ka sekotlolong.



Maru a phahama,  
a ba mangata le  
pula e qetella e nele  
maru a nyamela.



Noka e phalla ka monyebe  
hodima mafika empa e phalla  
ha bonolo lehlabatheng.



## A re bapaleng

- Bapala "Nkgo le metsi a marothodi".







Letsatsi: .....

Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

# Tsela eo metsi a senngwang ka yona

Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Etsa letshwao (✓) haufi le setshwantsho se seng le se seng moo metsi a bolokwang, le letshwao (✗) haufi le setshwantsho se seng le se seng moo metsi a sengwang teng.





## Ha re bueng

Sheba setshwantsho moo o kentseng matshwao. Etsa puisano le baithuti ba bang ka seo batho ba setshwantshong ba se etsang. Bua ka moo ba ka bolokang metsi ka teng.





## Ha re ngoleng

Bala polelo e ka tlase. Kenya letshwao (✓) ho e mong le e mong ya ka re thusang ho boloka metsi, le letshwao (✗) ho e mong le e mong ya ka senyang metsi.



	✓ kapa ✗
Ke tlohetse pompo e tswa metsi ha ke hlatswa meno.	
Re sebedisa sesepa se qhibidihang kapele. Ha ke tsholle metsi a bateng, empa ke a sebedisa ho nosetsa tshimo.	
Bosiu bo bong le bo bong ke tola bateng e tletseng metsi.	
Ha ke bona pompo e dutla metsi. Ke e kwala haholo.	
Re hlatswa dijana ka metsi a phallang.	




Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# 59 Metsi a bolokehileng le a sa bolokehang




Beket ya b



Kotara ya 4 -



Sheba ditshwantsho tsena. Kenya letshwao la (✓) pela setshwantsho se seng le se seng se bontshang mesebetsi e bolokehileng. Kenya letshwao la (✗) pela setshwantsho se seng le se seng se bontshang mesebetsi e sa bolokehang.



Letsatsi: .....



Ngola lentswe "bolokeha" kapa "ho se bolokehe" ho qetela polelo e nngwe le e nngwe.

Metsi a sa hlwekang a nowang ha a bolekeha.

Ho sesa metsing a ditshila ha ho a \_\_\_\_\_.

Ho nwa metsi a ka mabotlolong ho \_\_\_\_\_.

Ho nwa metsi a hlahang nokeng e ditshila ho \_\_\_\_\_.

Ho nwa metsi a pompong ho \_\_\_\_\_.



**Bapala le ba bang ba babedi.**

- Opa diatla ka nako ha marothodi a metsi a tswa:
  - butle ho tswa pompong
  - kapele ho tswa pompong
  - ka pele haholo ho tswa pompong
  - kaofela ka nako e le nngwe.
  
- Bapala e nngwe le enngwe ya dipapadi tsa ho opa diatla eo o e tsebang.



- Tlola jwalo ka senqanqane ka ntle ho metsi a ditshila ho kotsi.
- Tlolela jwalo ka senqanqane ka metsing a hlwekileng
- Mathajwalo ka pere e nyorilweng e mathela ho nwa metsi.
- Matha kapele ka moo o ka kgonang ho baleha pula e tsholohang.
- Tlola ho lejwe le leng ho ya ho le leng ho tshela noka. Thusa ba sa tsebeng ho tsamaya.
- Etsajwalo ka lebidi metsing a phallang ka bateng (o le mong kapa le motswalle).
- Titjhore ya hao o tla bontsha hore le fetola neng ho etsa motsamao o fapaneng. Mamela hantle ha a le bontsha.



# Ho boloka metsi a hlwekile

L - Beke ya b  
Kotara ya L

Ha re baleng

Metsi a ditshila a kudisa.

Re tshwanelo ho nwa metsi a hlwekileng.

Re tshwanelo ho bapala le ho sesa metsing  
a hlwekileng.




Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Buisana le motswalle wa hao ka hore metsi a  
hlwekileng a tswa kae. Bolella seholophha seo o kenang ka ho sona hore o  
nahana eng. Ha re hlwekisa metsi, re etsa hore re tle re tsebe ho a nwa.



Re ka nwa metsi a pula ha marulelo  
a rona le tanka di hlwekile.



Masepala o hlwekisa metsi a rona hore re a nwe.



Re ka hlwekisa metsi ka ho a bedisa.



Re ka sefa metsi ho a hlwekisa.



**Ha re etseng**

Kopa titjhere ya hao ho o bontsha sefe ya metsi.

O tla hloka:

Botlolo ya polasetike ya dilitha tse 2  
 Lehlabathe le hlwekileng le fene  
 Lehlabathe le hlwekileng  
 Majwana a hlwekileng/ kerabole  
 Thipa e bohale  
 Boya bo hlwekileng  
 Galase ya metsi



**Ha re ithapolleng**

- Sebedisa mokotlana wa dinawa le hulahupu. Beha hulahupu fatshe le barutwana ba eme ka mela ho ka ba dimethara tse 5 ho tloha hulahupung. O ka nna wa sebedisa hupu ya netebolo.
- Morutwana e mong le e mong o fumana monyetla wa ho lahlala mokotlana wa dinawa ka hupung.



# Ho fetoha ho motsheare ho ya ho bosiu



**Ha re baleng**

Motsheare le bosiu di fapane.

Ha di tshwane, re utlwa medumo e fapaneng, ebile re etsa dintho tse fapaneng.


Motsheare re bona letsatsi le tjabile. Letsatsi le re neha kganya le motjheso.

Bongata ba batho ba sebetsa motsheare, le rona re ya sekolong.



**Ha re ngoleng**

Sheba ditshwantsho mme o bue ka tsona le motswalle wa hao. Na ke ditshwantsho tsa **Motsheare** kapa **Bosiu**? Di fapane jwang? Ngola "motsheare" kapa "Bosiu" ka hodima setshwantsho se seng le se seng.






Ha re baleng

Mantsiboya letsatsi le a dikela.  
 Ho ba lefifi e bile re bona ngwedi  
 le dinaledi.  
 Re tshwanelo ho sebedisa  
 mabone ho bona se etsahalang.

Letsatsi: .....



Ha re ithapolleng

- Sebedisa palo ya ho hloma dintlhha kapa mokolokotwane o kang motsollope le bolo.
- Beha dipalo tsa ho hloma dintlhha dimethara di se kae ho tlaha ho barutwana.
- Sebedisa bolo e kgolo e kang ya papadi ya bolo.
- Rahela bolo ka dipalong kapa mahareng a mokolokotwane.
- Pele raha ka leoto le letona ebe o raha ka le letshehadi.
- O hlabilo dintlhha tse kae?




# Kamoo bosiu le lehodimo di shebahalang ka teng

L - Beke ya 7  
Kotara ya 4



Ha re baleng

Motshehare re kgora ho bona mahodimo a hlakileng ka bobolou le marunyana. Empa haholoholo re bona letsatsi



Bosiu, re bona Ngwedi le dinaledi. Ho na le hape dipolanete tse shebahalang jwalo ka dinaledi.




Ka dinako tse ding kgwedi e bonahala hodimo le nakong ya motshehare. Ha e bonahale habonolo hobane letsatsi le kganya haholo. Leka ho fumana hore na nako ya motshehare ke efe.



Ha re etseng

Ngwedi ha e tshwane bosiu bo bong le bo bong. Lebella ngwedi masiu a 5 a latelang. Mabokoseng a ka tlase, taka dibopeho tse fapaneng tsa ngwedi tseo o di boneng.

Bosiu ba pele	Bosiu ba boraro	Bosiu ba bohlano



Tsena ke letsatsi le dipolanete le tsamaiso ya tsona – ke baahisane ba rona sepakapakeng.  
 (Letsatsi le dipolanete ha di a takwa ho ya ka sekala).




Ha re bueng

Sena ke setshwantsho sa  
 Saturn. E fapane  
 haholo le dipolanete  
 tse ding hobane yona e  
 potapotilwe ke direng tse  
 ngata. Na o bona matheba  
 a masweu setshwantshong?

Ha o nahana ke a eng?

Sheba setshwantsho se  
 seholo se ka hodimo.

Na Saturn e kgolo kapa e nye-nyane ho feta lefatshe?  
 Ke polanete efe e kgolo ho Saturn?




Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

# Letsatsi le kgwedi

Kotara ya 4 - Beke ya 8

Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.



Bua le motswalle wa hao. Ba re bontsha eng?  
O ka fana ka karabo e nngwe le e nngwe e  
hlahang mohopolong wa hao.

Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao e tla mamela mehopolo  
ya hao kaofela ebe o o bolella  
hore ke ditshwantsho tsang.



Ha re baleng

Letsatsi ke naledi. Le tshwana le kganya e kgolo e kang bolo mme le romela  
motjheso dikarolong tse ngata tsa naha. Letsatsi le leholo makgetlo a lekgolo  
ho feta lefatshe. Ngwala bolo e kgolo ya lefika le lerole e sa faneng ka  
motjheso.

Ngwedi ha e na kganya ya yona. E tshwana le seipone se romelang mahlasedi a  
yona ho rona. Kgwedi e nye-nyane haholo ho feta lefatshe.



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao kamoo e ileng ya fetoha ka matsatsi a mahlano. Jwale  
sheba ditshwantsho tsena. Na ya hao e ne e tshwana le e nngwe ya tsena?



E tletseng



E halofo



E tolkileng



# Dinaledi



Ha re baleng



64

Kotara ya 4 - Bekə ya 8

Letsatsi ke naledi e haufi haholo ho rona. Dinaledi tse ding di hole haholo le rona. Haeba o tsamaya ka potlako e kgolo ho ya fihla dinaleding tsena, ho tla o nka dilemo tse ngatangata, ho fihla moo.



Ha re bueng

Naledi ela ya madumedume.

Dumela tlaase, o yo nwa metsi

Metsi ha a teng, a nwelwe ke kgauta,

Kgauta ha ke mo rate, ke rata Masilonyane

Masilonyane bashemane ba kae wee,  
tlo nwa metsi.



Ha re baleng

Pina ena e ngotswe dilemo tse ngata tse fetileng.

Ka nako eo batho ba ne ba sa tsebe haholo ka dinaledi.

Kajeno re tseba haholwanyane. Bomofofasebakeng ba ya sepakapakeng ka rokete e ikgethileng ho fumana haholwanyane ka dinaledi. Ha ba tjhakela sepakapaka, ba apara sutu e ikgethileng.

Ka lebaka la boradinaledi ba sebete le batho ba bohlale ba yang sepakapakeng, re ithutile haholo ka ditaba tsa dinaledi.



Ha re bueng



Ke taba e nepahetseng ya hore re ithutile haholwanyane ka dinaledi? Buisana le motswalle wa hao ka sena.



# O kgethehile.

## Mmele whole wa hao o kgethehile.

### Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE  
mang ya o  
tshwarang  
pokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho  
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na  
le motho ya o etsisang dintho tseo o  
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho  
mo letsetsa mohala  
bakeng sa thuso:**

**Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55**

**SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111**

**SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111**

**Lefapha la "Life Line": 0861 322 322**

**Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363**



**Make a placemat**  
Cut out the pictures you like and  
paste them on to the opposite page to  
make yourself a two-sided placemat.  
Cover or laminate the placemat with  
plastic and use it when you eat.





